




Pichon nom : ..... Data : .....

Peis Pichon

Tèxt n° 6 (p 7)

1 / Torna copiar en remplaçar los imatges per de mots.

|   |   |   |         |   |    |  |    |           |
|---|---|---|---------|---|----|--|----|-----------|
|  | e |  | montava | e | lo |  | se | conflava. |
|---|---|---|---------|---|----|--|----|-----------|

2 / Verai o fals ? (Quand es fals escriu la bona resposta.)

L'aucèl s'envolèt en batent l'aiga. V  F

Peis Pichon pensava de somiar. V  F

Lo Gavian pòt anar mai mai naut. V  F

Peis Pichon èra plan fièr. V  F

3 / Enròda lo mot Peis :

Montaran totes dos, montaran, e lo solelh se conflava, se conflava... Peis Pichon se pensava de somiar.

- Pòdi pas anar mai naut, diguèt l'aucèl al cap d'un moment, si que non lo solelh nos cremarà.

Daçament, Peis Pichon e lo Gavian tornèron daralhar sul ròc. Peis Pichon èra plan fièr d'èstre lo primier peis qu'aviá vist lo solelh de tan prèp.